MASSOUQUETS

DE

SENT-BIACH

PER BICTOR CAZOS

NESCUCH DAOUACH AQUÉRIS MAILS

FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
BIBLIOTHÈQUE
LANGUES ROMANES

SAINT-GAUDENS
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE D'ABADIE
Sur la Place.

MASSOUQUETS

DE

SENT-BIACH

PER BICTOR CAZOS

NESCUCH DAOUACH AQUÉRIS MALS

FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
BIBLIOTHÈQUE de LANGUES ROMANES

SAINT-GAUDENS

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE DE J.-P.-S. ABADIE

Sur la Place.

Les formalités voulues par la loi ayant été remplies, on poursuivra les contrefacteurs.

At mon Amic

MOUSSU A. MOUQUEN-TENDOUN

Chibaliè, Doutou, Proufessou è Membre de forsos Soucietax bien letrados de Françe ; Jardiniè d'eras Flous de Clemenso-Izoro, en Gay Saber.

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR

Voici un nouveau poète Romano-Montagnard qui se révèle !

Ce poète n'est pas un jeune adolescent, épris des beaux yeux, bleus ou noirs, de Chloris ou de Zulmé, qui chante ses amours, avec des réminiscences de collége ; c'est un *Saint-Béatain* adulte, très-adulte, qui a vécu environ quatorze lustres, et qui s'est réveillé, un matin, faisant des vers !...

Dans sa tête, un beau jour, ce talent se trouva....

M. Victor Cazes est fils de Jean-Barthélemy Cazes, avocat en parlement, et député à l'assemblée législative ; il a servi dans les houzards de la mort, a passé plusieurs années à s'occuper d'agriculture ; il a étudié ensuite l'histoire naturelle de ses montagnes, les oiseaux, les insectes, les fossiles.... Plus tard, il s'est livré à l'archéologie. L'histoire pyrénéenne et le musée de Toulouse lui doivent

de nombreuses et de précieuses acquisitions. M. Cazes a découvert plus de cent autels antiques; aussi quelqu'un l'avait plaisamment surnommé *le furet des autels votifs*.

M. Cazes est membre correspondant de la Société archéologique du midi de la France, et conservateur honoraire des basiliques de Saint-Bertrand et de Saint-Just de Valcabrère.

N'oublions pas que notre poète, naturaliste et archéologue, s'est fait, dans le pays, une petite réputation, par ses jolies *figurines*, façonnées avec.... des marrons d'Inde!... rivalisant ainsi d'habileté avec les industriels d'*Interlacken*.

Les poésies de M. Cazes ont de la verve, souvent du naturel, quelquefois de l'originalité; elles peuvent être regardées comme un *specimen* exact de l'idiôme parlé à Saint-Béat, à Saint-Bertrand et dans tout le Comminges. Cet idiôme, il faut en convenir, paraît rude et âpre; il ressemble aux montagnes au milieu desquelles il est né; il n'est pas souple, riche, varié, poétique, comme la langue de la Bellaudière et comme celle de Goudelin.

Du reste, l'auteur n'a pas la prétention de marcher, même de loin, sur les traces de ces illustres maîtres.

M. Cazes remercie les souscripteurs bienveillants qui ont favorisé l'impression de son opuscule.

Il recommande ses poésies à l'indulgence du public.

L'Éditeur, ABADIE.

Saint-Gaudens, le 1er juin 1851.

A Moussu Caza

Troubadour de Sén-Bertrân, empaïur-antiquâri, en mêma sculptur

Salut, empaïur-antiquâri
Et Goudouli de Sén-Bertran!
Escouta un pâou un soulitari
Que te saluda en t'embrassan!
Jouis loun-temps, din ta retraita,
Aôu mitan de câouques amîs,
D'aquel repaou ben dous, que souhaita
Lou philosôpha que vieillis!
Vèze, d'aïci, toun oufficina,
Chout ta gleïza, que, per hazard,
Imita bén ûna terrina
Plèna de fèches de canard!
Quand l'inspiratioun te gàgna,
Sies un artista fort subtil;.....
Fas un brigand d'ûna castâgna:
Fariès un sén d'un gran de mil!
Hurous! quand péles ûna *angrôla*,

Ou quand farcisses un aôussel ;
Quand empaïes ûna bestiôla,
Ou quand furêtes un aôutel ! !
Mais, pus hurous ! quand ta cerbella
A descoubert, su l'Hélicoun,
Câouco pouezia nouvéla
Plena d'esprit et de rèzoun ! ! !
Ayme toun *sermoun poulitica*
Embé tas rimas de boun gous,
Ayme ta sanglanta critica
Contra moussu *Cresta-Mèlous !*
Lou *fusil à peïra* t'anâva;
Hounur à las antiquitats !
Mais lou *pistoun* se presentâva...
As célebrat sas qualitats !
Ardit cassayre, fas merveïa !
L'izard te fugis, en tramblan ;
Crenis toun fusil de la veïa
Et toun fusil d'àou lendeman.
Lou lebrâou, didin sa retraita,
Frémis de suita, quand t'enten ;
Mais se calma..... vey lou poûeta
Qué recaôupra *soun testamén !*
Car ye serviras dé noutâri;
L'illustraras, en l'empayan !
Lou cantaras..... en lou mangean ! !
Salut, empaïur-antiquari
Et Goudouli de Sén-Bertran.

A.... dé Mounpeïè — 1848.

PRUMÈ MASSOUQUET

I

ERA REBOLTO DES BAROUSSENX

Hardix ! genx de Maoulioun, d'Esbarèch, de Troubach !
Ech moument ei benguch, Paris s'ei reboultach ;
Qu'an accassach ech Rei dab touto sa famillo,
E qu'an metuch ech houec laguens era Bastillo.
Ech palaï de Nully, que l'an tout rabatjach,
Pillages è trezors, toutis n'an proufitach.
Anem, goujax, hillem !... *Bibo ra Republico* ! !!...
Saoutem toux as fusils, è gahem era pico,
De noste recebur coupen es countrobents ;
Eschasclem ech bureou, hiquem-mous toux laguens.
Hem crema sous berbals, toutos eras coupios
Qu'Ibos senifiquec, aquestis darrès dios :
Se Beziado parech, que le mous caou nega ;
Dap un courdèch en coch l'y pouïram roussega.
Sèro, brido, chibaou, tout laguens era housso ;
Nou s'en parle pas mès d'huissiers ena Barousso !

Coumissaris de bin, couilledous uzuriès,
Seran toux acassax : taque tant de mestiès?..
En pount de Palouman anem libra bataillo
As gardos fourestiès, à touto ra noublaillo.
E tu, Gouaous Sarradèch, tu, balent Laflingoun,
Metetz-bous toutis dus at cap dech batailloun.
Pujem tat campanaou, sounem eras campanos ;
Es billages bezis seran nostos coumpagnos !
Baroussenx, marchem toux!... anem-mous hè bailla
Des bosques es papès, sode Baquè d'Anla.
—Aci qu'em embiax de toutos ras coumunos,
Enta que mous baillex toutos ras prouceduros
Qu'aouex senificach at citoyen Luscan,
A Goulard, à Dastor dech loc de Barbazan.
Aquech homme de leï qu'es troubèc ena hièstro,
Abile medecin, tas ahès bouno testo.
— Entrax de dus en dus, entro tu, Laflingoun ;
Aci qu'aouex dèx pas è bin à discrecioun.
— Mès que mous quaou dinès? senou, qu'aram escletos,
Des coffres, des cachous un pialot d'alumetos.
—Caratz-bous ! qu'en aourax ! à qui les caou bailla?
Arres nou respounec de poou de trop parla !...
— Credem-me, tournatz-noun, nou hassax mès houlios;
E que boun pendirax d'asso per bèris dios ! !
Que serax perseguix, es temoinx parlaran,
Et d'après era leï que bous coundamnaran.
— Sent Jouan, ajos pietach ! malhurouzo journado !...
Sa dichec en ploura Bertrando de Balado :
Toustens qu'em brembarei d'un bicil arreproubè,

Oun eï moussu Dutrei ta renga quest ahè?...
Arres que nou scoutèc es plours de Beturio,
Courioulan partic è de cap à Gembrio :
Et d'aquiou ta castèch de moussu de Goulard,
S'en ac pourtèren tout, dab es cartiès dech lard.
Quan passèren ech pount, troubèren ech hermito;
Boulec èste pagach. — En aïgo ra guerito !
S'en bouleren tourna per Sarp, per Yzaourt,
Mès ech curè furious s'y oupouzèc tout court.
Alabex Laflingoun, dap sa costo de maillo,
Les ourdounèc à toux de metes en bataillo.
Alben de Meritenx, è Frechou tout malaout,
E Merino.... naouèch, courreren ach assaout;
Les acassèren toux; sense perde de bisto,
A traouès era gneou seguiren era pisto.
Camos, ajudatz-les! è se nou soun perdux;
Es esclops ena man, hujen toutis pès nuds.
De nosto republico aoumenx dex coumpagnios,
Sent-Bertran, Mourejaou, Sent-Gaoudens è Gantios,
Marchèren sur Troubat, sernèren es brigands,
Les arrestèren toux, boussux, petix è grands.
Toutos aqueros gens, de bien machanto mino,
Passèren estacax en pount de Balentino ;
D'aquiou ta Sent-Gaoudens, laguens era presoun ;
Dubernat, nou scoutèc d'eris çap d'arrazoun,
Pluziurs soun rembiax, d'aoutis morts en galèros,
D'aoutis sen soun tournax, cargadis de mizèros.
Mès Diou tant pietadous les proumet ech perdoun,
Se ban, de bien boun cor, couhessas ena missioun.

II.

PROUFESSIOUN DE FE

DECH EMPAILLAIRE D'AOUDÈX

DE SENT-BERTRAND.

Ech souleï d'hereouè que mous ben d'esclaïra,
Tout boun republiquèn s'y poch asouleïa.
Aquet calei ta bèch met mous gouels en estazo ! !
Tenguem-me doun l'estrieou, que baou mounta Pegazo.
Apartatz-bous, mahils ! lechatz-me doun passa,
Ena hount d'Hipoucrèno em baou dezaltera.
D'ambe l'egalitach n'ei pas bezoun de Muzo
Ta benguem inspira, ni det sang de Meduzo ;
Jou soi tout inspirach, gran amic d'Apouloun,
Escoutatz-me doun bien, bous baou parla razoun :
Bouzaous qu'em couneguex, mous chers coumpatriotos,
Sabex plan dab bertach s'aïmi les patriotos;
Surtout es de Paris, qu'an ta plan acassach
Philippo d'Ourleans d'ech trono qu'a panach.

Aquech ta praoubc rei, hugec en Angloterro,
S'en pourtèc caouque soou, ta soulleoua ra guerro;
Guizot, soun coumpagnoun, l'aïalo sous coutèx
Qu'aouion en prumè loc hourgach ta Charles dex;
Mès aro que s'agis ta bien saouba la Franço :
Mous y caou toutis hè, ta tira-lo de tranxo.
S'em credex prou sabent ta sietam en un banc,
M'y tenguerei lleouach. . . at peril de moun sang.
O Franço, moun païs, qu'ès bien embazerado !
E sus un gran dangè quet trobos encantado :
Qué tout republiquèn, n'importo ra coulou. . . .
Sio pourtur de coucardo, ou de touto aouto flou ! !. . .
Empaillaïre d'aoudèx, gaïs, pigos, roussignos,
Berdaoulos, estourneous, serps, cucos parpallos
Ne caou de tout mestiè, de touto pouzicioun,
Taillurs è sabatès, gens de counditioun.
Anticaïre jou soi, boun entoumoulagisto,
Cercaïre de caillaous, è gran taxidermisto,
D'armaris amatur, bieillis d'antiquitach,
Qu'em baillam un tout naou, per un bicil tout querach.
Marchem, siam unix, anem toutis amasso,
Que ra Fraternitach pertout mous hasso plaço.
Ena casso surtout, parfèto Libertach,
Que bouy cassa pertout, dap moun can destacach.
—Benguex dambe nouzaous, brabe curè de Louros,
Nou pergam pas aci de ta preciouzos houros ;
Prenem en tout passa *Tatai* de Mourejaou,
Quan hè tant de parla, quei bouto pebe, saou.
—Que de gens bien letrats seran nostos coumpagnos,

Un pinçoun, . . . un merli, . . . nescux enas mountagnos:
En soun nin, ech prumè Boulougno l'adesquco;
Ech segoun en soun brès Toulouzo le croussèc.
Ech moument de parti t'ana t'ara semblado,
A gran pas que mous ben, gran Diou, quino journado !
Binto-cinq francs per dio, è toutis bien coundax,
Que nouzaoutis aouram dab es brasses croutzax.
Mès nouzaous que saben es bezous d'era Franço,
Que preneram bint francs, que baillaram quitanxo.
Tout aquero j'aï boun, mès quin seram pagax ?. . .
E se mancon d'argent, preneram assinnax.
Nou bous y troumpex pas, jou soï boun patrioto,
Qu'aïmi surtout Berriè !.. coumo un boun sanculoto. . .
Qu'ei poudex ajusta Larrocho-Jacquelen !. . .
Fallous è de Larci, que les aïmi toux bien ! ! . . . .
Taben qu'em baou marca près d'eris era plaço,
Ta segui lous counseils, ta marcha sur lour traço,
Quin pillage, moun Diou !. . naou cents bon ourdouna!..
E *cinq* ! . . . que sufirio enta bien gouberna ! ! ! . . .

16 maï 1848

III.

COP DE PIENTE

Que t'an doun rembiach, moun praoube Bergougnous,
T'ana planta caoulex, t'ana cresta melous.
Tu qu'eros gran proufeto, ena Sou-Prefecturo,
Que tiraouos à toux era bouno benturo ;
Mès un aoute debin, moussu de Grandidiè,
En libe que troubèc que serios jardiniè.

20 maï 1848.

IV.

NAOU POUMOS OUFERTOS A TRES BEROYOS DAMAYZÈLOS

PETITO GALANTERIO

Quan Thetis espouzèc, Paris qu'en baillèc üo,
Mès, betcop mès hurous, qu'en ei tres ta caduo.
Tu naouèro Venus, tu Pallas, tu Junoun,
Entre bouzaoutos tres, nou trobi distencioun ! ! . . .

V.

Ro Damo pietadouzo de Sent-Bertrand

ELEGIO

Un pinçoun en hiouèr èro transit de fret,
Nou poudio mès boula, reclamèc ech berdet.
—Cinq !.. cinq !.. quaou demandèc, oun soun eras lucarnos
Où ra maï des aoudex mous y ten toustens granos ?...
—Bene dap jou, praoubin ! — Oun me bos amia ?...
—En tet houspitaliè, que nou gosi nouma ! !...

VI.

ECH AIGO-SEGNÈ

Berses adressats à Moussu l'Abbat *** en baillaou un petit Aigo-Segnè

Er'amistach qu'ei grano, ech present qu'ei petit.
Pregax enta d'aquet, dab eras mas juntados,
Quan en aïgo segnado ey boutarax ech dit :
Ta que nou peque mès per obros, per pensados.

VII.

A un aymable Amic

SOUHETS DE BOUNO ANNADO

O tu moun Apouloun, ta sabent ta jouga,
Dap ech ton instrument benem acoumpagna.
Ensegnom ech camin t'ana ta Moun-Parnasso :
Qu'ei besoun de segui tous counseils è ta traço.
Bouzaoutos, naou Muzos, troubatz-bous y taben,
Sence boste secours, jou nou podi hè ren.
Ma plumo que bo bien souheta ra bouno annado;
Mès que nou pot serbi, qu'ei feblo, maou taillado.
A Diou les adressi, per tu, toutou Fontan !
Es box bien sinceris, enta prumè dech an.
Jou t'souheti de boun cor, un *hourmiguè* d'annados,
De plazes, de bounurs, toutos acapioulados.
Oh oui ! ta païi, ta maï, tous fraïs et ta mouillè,
Toun gran-païi Rustério, è ta so Dezirè,
(Toutis, à bèch brassach, bous sarri toux amasso !!)
Toutis, laguens moun cor, ocupax bosto plaço !...
Enta fini mous box, enta didet amèn,
Jou souhèti que biscax coumo Matuzalem !

VII.

SEGOUND MASSOUQUET

I.

ERAS PEREIGUEROS DECH COCH DECH CHO

Bidaou, ques caou lleoua, qu'aouem bèro journado,
Ech soulei qu'eï nescuch, moun Diou, quino maitiado !
Lleouen doun es hialax, tiro ta tu, Laourens ;
E tu, Jouan de Guiraout, tiro-les ta laguens.
Anem, goujax, ièm toux ? siam d'acord, haout...is-so !...
Escoupix enas mas, è senou que s'eslisso !...
—D'aquero manibèlo ech courdèch qu'ei trop court,
Gouberna que nou poch, ech caillaou qu'ei trop lourd :
Asseguratz-bous bien d'eras escourrederos ;
Que nudech coulade, tengo ras tricaderos.
E bouzaoutis, bailex, saoutax tas agassès.
Alerto ! Sent-Gouardian, tiro-mous leou d'ahès !
Anem, despachatz-bous, nou bedex qu'ei gran dio ?
Que carboun escoutax ? que bous sounen midio !
E bous, moussu Duprat, metetz-bous darrè chaï,

Tenguetz-bous-y magach, qu'èx segu de tiraï.
—N'ei pas bezoun de tu, t'ansegnam era casso !
Que y a mès de bint ans que counegui ra plaço.
Nou t'abizes de jou, que de toun agassè;
Aquiou que t'aouen mes, *trabaillo toun mestiè.*
Droles, coun diou-à-diou ! carboun de marmandaillo,
Que noun y bouï pas cap, attour d'era barraillo.
Caratz-bous ! que cornon, en agassè dech pas ;
E d'eras couate camos qu'abertis de caras.
Magatz-bous, que benguen ! Jouan, biro d'era cluto !..
E bous, moussu Baroun, hex estaca ra muto !...
Enas tripos dech loup housson aqueris cas !
Nou s'en parlesso mès d'aquech gran embarras ! !
Sourtix biste d'aquiou, moussu d'era soutano,
N'ouï poudex demoura ! hujex t'ara cabano.
Damo dech parasol, que lancis arroudax ?
Dap era spaouridero, é daouach es hialax.
Nou las bedex, mahils ! que benguen per'a serro ?
En passet d'era boup, que bolon ras de terro ;
Mès Sarradaou mous dix qu'es benguen de pouza
Toutos à bech carrop, en un gran mourisca.
Eh ! magatz-bous, diables ! Sent Jouan quino ramado !...
Ech souleï n'eï clucach, ah ! quino retegado !!...
Daou ! datz-les dech mate, sense poou, sus ech nas !
E tu hardich, Laourenx ! tiro-les ech matras...
Quin doumage, Simoun ! aquestos soun passados :
Qu'es demous dech infer las ajon estripados !
Qu'en tourno ! magatz-bous ! ah ! Sent-Gouardian, goujax !
Oh!.. oh!.. oh!.. oh!.. oh!.. oh!.. hardix! toux tas hialax!!

Aoussidè è llèoua... En bito counserba-los ;
Es messius de Bagen que las m'an demandados.
Que moun caou bint parels ! mous cridèc Tarissan.
—Las mous caou bien gousta, sa mous dichec Bessan !
— Qu'en dides tu, Cazous, aci que mous escoutos,
Credes que n'ajan prou, que las mous caillo toutos ?
—Nou n'y a pas bien de resto, enta dex que seram,
E malhurous aquech que darrè serbiram ;
Mès, que s'ac balera, que cox goueit cousteletos,
Un gigot de moutoun, adoubach dap moungetos;
Tres pèços de bedèch, tres parels de capous,
Un pastis de canard, farsich de buchurnous.
Après, qu'aouram de mès doutze bèros bouteillos
De boun bin de Frountoun, marcach de couate houeillos;
Anfin sies carrafous de bin de Madiran,
De Bedinx, de Garraous, de Sempè, d'Antichan.
Lechem es coumplimens, flambem eras coustetos,
Qu'ei soun despuch loun-tenx, que soun deja trop couetos.
Pourtax es goubelex, anem, messius, anem !
E despuch qu'em lleouax, qu'eï tenx que dejunem.
Ech mos qu'aouem minjach ensod'era *Galièro*
Que nou deou pas counda, nou laouèren bachèro.
Taillucax ech gigot, despessax ech capoun :
Tu qu'ès ech mès pressach, coumenso, Bertranoun.
Anem, beouam, pintem, saludem era casso !...
E qu'en cent ans d'aci mous trouben toux amasso !!...

II.

ENGARACHADO AS FUSILS A PISTOUN

Oumbro de Goudouli, bene mounta ma liro ;
Tu nou sabes que trop ech mesprèx que m'inspiro
Un machant sarraillè, sense bric d'arrazoun,
Aoue pouduch crea soun fusil à pistoun.
Qu'iou poch aoue dittach, üo talo maniglo ?
De traouès qu'es boutec ech diable ra beziglo;
Dap sas cornos traouquèc un tros de bassinet,
Dap sas harpos taben qu'ei boutèc un luquet.
Aquech diable ta lèch, ta fini soun chef-d'obro,
Dap un cop de martèch que courounèc soun obro.
Tout aquero qu'ei boun; mès durara loun-tenx ?
O nou pas dissegu, dap tant d'incoumbenienx ;
Car se bous desbrembax boste porto-lumeto,
Ja boun poudex tourna sense soun ni troumpeto ;
Per tant que l'y serquex laguens ech abrassax,
E se nou l'y metex, jamès l'y troubarax.
Eh ! parlatz-me toustens d'üo peiro d'agato ;
Per poc que la piquex jamès nou bous arrato,
Quan hè tant de parti, que bedex ech lebraout
Tieche que tiecheras, arrestach sus ech saout.
Dap bostos capsulos de houec sense humado,

Qu'entenerax un pet de castagno tourrado.
Qu'en dides, tu Daspet ? tu qu'ès tant despietous,
Quan te parlo razoun moun bèch-frai Mouguerous,
E que t'hè beï ta cla toun gran amic Estaco
Qu'un fusil à pistoun sera toustens patraco.
Se nou prenex ech souen de tengueou toustens net,
Ja bous counfirmara dab un beroï soufflet.
Ech prumè qu'aou tirèc, sense punt ni mesuro,
Que l'arriguèc un goueil, d'un cop d'esclaboussuro.
Lechax aquech fusil, per un pèc imbentach,
N'aouio ren à hè, hèro mès qu'esbagach.

III.

AMANDO HOUNOURABLO AS FUSILS A PISTOUN

Ech cap tout abachach, jou soï tout bergougnous
D'aoue tant mesprezach es fusils à pistous.
E de beï-me foursach de metem ara modo
En mounta moun fusil à daquero methodo ;
D'aoue, trento-cinq ans, carrejach sus ech coch,
Patracos de ressorts, bassinex de hèr moch.
Ah ! le machant utis qu'un fusillot à peïro,
Arres que n'oun bo mès, n'oun porton mès en heïro ;

Taben es que les han, en soun embarrassax,
E s'en hen claous d'esclops, que s'y trobon fourçax.
Ech haoure qu'en poch hè caouquo machanto reillo,
En prene precoucioun caouque piente d'estrillo.
Qu'en poden büa houec, dap ech tros dech canoun,
Ta serbi de souflet à ra bieillo imbencioun.
Nou m'en parlex pas mès d'aquero herrataillo;
Sourtitz-lom de daouant, que nou m'asso mès haillo.
Parlam-me dech pistoun, per Roubert imbentach,
Qu'ech grand Napouleoun a ta plan decourach
D'un ruban, tres coulous, penjach ena boutoiro,
Ta banta soun geni, ta marca sa victoiro.
Ech Angles tant jalous, e ta plen d'imbencioun,
De suito qu'en hec un, à daquero faïçoun.
Noun lassi d'admira dap quino prountitudo
Un tout petit didaou que s'apèro capsulo,
Per un boule de Diou, bailla houec at fusil,
Hè caï moun perdigail, è d'un cop ta suptil!
Que nou cregn pas tapoc ni gibres ni rouzados,
Ni cap d'humiditach per'as broumos pourtados.
Car jaou poudex tira de laguenx un lacas,
Era capsulo mezo, ech nou ratara pas.
Se poudioï tourna mens bieil de bint annados!
Dap un ta boun fusil quinos tristos pensados!
Taben dap es dus jouls abachi pabilloun,
Se l'eï tant mesprezach, qu'aou demandi perdoun!...

IV.

TESTOMENT

De Simounono (lepus timidus) lèbe, sense bantacion bien ruzado, morto pes cas martirizado, en fabou de soun nebouch è hille.

Après aoue perdouach mous cruels enemix,
Bartazar, Atropos, Counquerant, Osterlix,
Fideler, Triounfant, Calcas, Junon, Tampano,
Jupiter, Faramon, Tomeler è Ripano ;
Toutis aqueris cas, mès legis qu'ech demoun,
Ech infèr les creèc, en ta dessès dech moun ;
Arres nou sap que jou toutos eras soufrensos,
Que m'an hèt carreja dap eras impaciensos.
Que bous ac baou counda tout so que m'an hèt beï,
Que bous ac diderei, mès que nou pouïrax creï.
Sense bric de pietach que m'an arroussegado ;
A traouès ès caillaous que m'an martirizado.
Abanx souleï lleouach, bramo que bramaras,
Tisiphono, Cossus, m'heren lleoua dech jas.
S'em meten at darè, bedi touto ra muto,
Dispouzado de hè tres lègos per minuto.
Era poou qu'em gahec; dap es couate pès junx,
Camos, ajudax-me, huji ta bosc d'Escunx ;
Traouessi ra hajaou, puji t'ara matasso,
Ech picur qu'ac bedec, sounèc ech cor de casso.

Deja pes cassaïres es postos soun gouarax,
Era bito qu'en bon, es cas soun enrajax :
Es brams que m'hen trambla , que soun hils de *Cerbèro*,
Ech pourtiè dech infer, lour maï qu'èro *Megèro*.
Nou perderi pas tenx, m'en baou tas bernissas,
Dus cox qu'ei soï passado enta troumpa mous cas.
Despuch souleï lleouach, que nou m'èroï pouzado,
Pensèri d'anac hè darrè ra peiregado.
Rengax en chapelet, en laïra soun bengux,
Nou troubèren ech saout, en defaout soun cajux :
Alabex ech picur couneguec era ruso,
Aperec *Bartazar, Furiboun* è *Meduzo*,
Les didec en françes : *Ourvari dans le fort!*
Belman, Belman, mes chiens, à qui va là renfort!...
M'ac escoutèri tout, det jas touto rucado :
Coum'un gros camuchech det jas me soï lansado.
De mèst aqueris loups, de car tant ahamax,
Jamès cap de bouchè nou les a rassaziax.
At traouès d'un segax, er'aoureillo bachado,
Me soï d'aquech dangè per bounur escapado.
En bosc de Terrobasso è d'aquiou ta loureï,
E Choualos de l'agnet, toutis sabex oun eï.
Aquech endret qu'ei bech, que ya forso toujagos,
Que de cops dab mamaï mous y hem ajassados !...
Mès biste que dech pas qu'en calec decida,
Dap bestios d'aquech peou, nou s'y poujon hida,
E sense prene leï, ta gran bosc de Cassagno,
Loubac ech arressèc, ech broucaou de Loumagno.
Loureï-hartus arribo en ahiscam es cas,

Decap à jou les biro en tout truca ras mas.
Era troumpeto souno, abertis que m'an bisto,
E dessus ech angas que trobon era pisto. (1)
Ni praqueros, men baou ta bosc de Peyroulet,
De Rouzès, ta Caoubèro, en dus saouts ta Perget.
Que noun poudioï mès, qu'em bederi perdudo
D'entene Bartazar : Ah ! qu'et tenguen, peludo ! !...
A bet mos que m'arapo ech cruel Furiboun,
Toutis qu'en bon un tros, cadun ten sa poursioun.
Belega m'entenen es gaïs, mès eras pigos,
Se meten à carna, semblon eras harpigos.
Duplan tant pietadous en benguec delibra,
Dap aqueris goulux que hec à mes tira.
Touto roujo de sang, pera dent escourjado,
Dessus un habrassac m'an dessuito pourtado.
Encaro pantechaouo, es gouels toutis aourix,
Près de jou bederi toutis mous enemix !
Demes es cassaïres, qu'es troubèc mèstre *Lièro,*
Noutari bien espert en aquero matièro.
Après l'aoue pregach de hè moun testament
Qu'aperèc es temoinx, les hec presta serment.
Touto sèno d'esprit, è dap ma counechenso,
Dictèri mot-à-mot, mous deoues de counscienço :
» Jou lègui de boun cor, à moun nebouch Simoun,
» Tout ço que poussedi, tout en aqueste moun.
» Sio prax, sio camps, incultes è taillados.
» Plantados de gimbres, de gestos, de toujagos ;
» Toutis aqueris bes, les eï souen arpentax,
» En libe de Sana, les an encadastrax. »

(1) Pastouro qu'embedec ara lèbe farou !..
Aquech can tout barbuch, es metec après jou.
Un aouto que cridèc, elo bengue bergèro ;
noubon plaubo de jou, que boute es pes en terro.

Que mouric en parla, que baillec sa fourtuno,
Perdouèc sous enemix sense cap de rancuno.
Anfin ouc dèssidach qu'ech coudine maou net,
Hario de Simounono, un boun è gros cibet....

V.

ES PRAOUBES CREMAX D'ARGUT-DESSUS

ELEGIO

As pès de toun aouta, tout en plours ajuliach,
Permets de t'inbouca, sacrado caritach !...
Eren pietach d'un malur que met ara mizèro
Ech bilage d'Argut en carboun, en poussièro !
Muzo, bene taben, nou m'abandounes pas,
Diio moun chalumèou, tirom d'un machant pas.
Bertrando de Loussa, dap sa so Ramoundeto,
S'en ban en tout canta, t'ana mouillé Roujeto ;
Ech leroun ena man, un tros de mesturèch,
S'en pujon en crousas... en bourdaou de Lassèch.
Qu'es bon arrebiras de cap à Palarquèro :
Que nou beden que hum, que genx ena stupèro,
Que ban è que benguen, ah ! moun Diou ! qu'en perdux !
Ech bilage qu'es cremo è nou beden que lux ?

Aqueros praoubos sos s'en ban eschagrinados,
Dap eras mas en cap, toutos desesperados ;
Es peous lechax ana, qu'èron ta plan pientax,
Ouren en un moument pech bent toutis tourbax.
Plouro que plouraras ! quan ouren arribados,
Nou counegueren mès per oun èron passados ;
Troubèren es camis toutis embarrassax,
De maïnages en brès, de quèbes alamax !
Arren nou retenguec eras brabos maïnados,
Hardidos en dangè, balentos, decidados,
A traouès es tizous, es caillaous arrouenx,
Es belèx des agnex, eras lamos, es benx,
At traouesseren tout ent'anassen ta cazo ;
Que n'ouï troubèren mès que parexes en brazo ! !
O Sent Jouan de Touran ! gran Sent ! ajos pietach
De papaï, de mamaï, qu'aouem aci lechach !
—Nou te chagrines pas, sa cridèc Samounino,
Soun toutis dus aci, counsolot doun, praoubino !
Bene-t'en dap nousaous, d'acuach aqueste mail,
Mous y pouïram coucha, dap un tros d'abrigail...
Alabex ech transport d'era maï, d'eras hillos,
Dech paï paralisach dessus eras bequillos,
(Toutis couate sarrax en un mèmo *nudech*):
Oh ! praoubes maïnatjous, èx sence mesturèch !
Moun caou toutis ana dap ma camo mieï morto,
Ech saquet sus ech coch, tusta de porto-en-porto !
Aquech triste recit ech Curè l'entenec :
—Counsoulatz-bous, cremax, *dap pietach les didec,*
Toutos bostos maïzous bous seran caperados.

Beirax de tout coustach toutos eras countrados
Courre de cap açi, ta pourta-bous secours ;
Sent-Biach sera prumè ta chuga-bous es plours ! !...

VI.

ECH SEMENTERI.

ELEGIO

O tèrro de doulous, oun ban en tout ploura !
Era croux, era cacho, en canta *Libera*.
En un clot de naou pans, demest eras hourtigos,
Des osses, des cachaous, d'eras postes peouridos,
Aquiou que l'an metuch ech mort tout encachach,
Pech martèch dech *Cloutè* per toustens claouerach.

VII.

ES ADIOUS

ARA CABANO DECH MOURTIS, È ES REGRÈTS D'UN PARENT, D'UN AMIC !!

ELEGIO

Après mès de bint ans de regrets, de chagris,
Qu'et bengui bizita, cabano dech Mourtis.
Tu que m'as bist açi, tout floucach de jouenesso

Couchach sus ech aoubiegn, matalas de souplesso,
Droumi coumun arrat, jamès nou desbrellam,
Eras pudes dech jas aouiom bech picam.
Hardich, balent, dispos, mès leste qu'un esquiro !...
Gaoujous, countent, goueillard, coum'un jouen rouchino.
Mès aro que soï bieil ! qu'em açi courbachuch,
E per poc qu'em pleguey, que sereï lèou boussuch.
Ah ! le triste tableou ! quino lèjo pinturo,
Ech bizage rupich, nou hèï mès dentaduro.
Ech cos s'em hè pezant, trobi loung ech camin,
Nou podi mès puja, büi coumun barquin.
Taben eï renounsach at bounur d'era casso,
En un pioc qu'eï penjach, abrassac et tirasso,
Eras guètros taben, es coujets, ech fuzil,
Dinco souliès herrats, les ha caoussax moun hil.
— Adiou doun per toustens, cabano tant beroyo !
Adiou, hount de Mourtis, temoint de tant de joyo,
Qu'as entenuch es cants, es cants de tant d'amix,
Un d'aqueris n'ouï-mès !... mous plazes soun finix!!!.....

A Moussu Cazos

AOUTOU DES MASSOUQUETS DE SEN-BIAT

Oh ! qu'en tardo de bede aqueris *Massouquets*,
Que toutis ban trouba poulidis et fresquets !
Quino aoudou ba sourti d'aqueros flous ta bèros !
Quin canton es aoudets, en as brancos leougèros !
Un moument es mes oueils qu'estèren arrabits,
Et nou m'estouni pas se soun engourmandits;
Et nou m'estouni pas se d'aquero journado
Moun aoureillo taben regretto era souerado.
Quin bounhur de t'aoué rencountrat en camin,
Tu naouèt Goudouli, tu ribal de Jasmin !
D'aoué poudut t'ouffri plaço en a mio boituro,
Et de mete à proufit io ta bouno abenturo !
Dambe berses que ban à r'immourtalitat,
Que paguères et dret de r'houspitalitat ;
Et pendent qu'et souleil fatigat se magaouo,
Un souleillet mès doux enta jou qu'arrajaouo.
Qu'eroy tout esblouit d'aqueris arreyous !
Que credi que jamès nou serey tant herous;
Mais tous berses beroys que s'emprimon tout aro,

Et quan ajoy tout bist, qu'en serey mès encaro!
Quin as doun poudut hè d'aquet patouès affrous
Un councert rabissent, un parterro de flous?
Tousten un polit mot dambe un soun agreable,
Et tousten un boun co dambe un esprit aymable!
Aqueris *Massouquets* tousten que berdiran!
De mous plaze, jamès, jamès nous cessaran!
En Middio, que bas hè cado muso jalouso,
Et qu'et podes trufa d'Agen et de Toulouso.

X. P. BIZO,

PROUFESSOU DE RETORICO A POULIGNAN.

TAOULO

DES SUSGETS COUNTENGUTS EN AQUESTE PETIT LIBE

Dedicasso à men amic Mouquen-Tendoun. . . . *pag.* 3
Prefaço. 5
Epitro de Moussu Mouquen-Tendoun. 7

Prumè Massouquet.

Era rebolto des Baroussenx. 9
Proufessioun de fe. 12
Cop de piente à Moussu Bergougnous. 15
Naou poumos ouffertos à tres damaïzellos. 15
Uo damo piétadouzo de Sent-Bertrand 16
Ech Aïgo-Segnè. 16
A un aïmable amic, souhèts de bouno annado. 17

Segound Massouquet.

Eras perenguèros dech coch dech cho. 19
Engarrachado as fusils à pistoun. 22
Amando hounourablo as fusils à pistoun. 23
Testoment duo lèbe martirizado pes cas. 25
Es praoubes cremax d'Argut-Dessus. 28
Ech Sementèri (élégio). 31
Es adious ara cabanos des Mourtis 31
Epitro de Moussu Bizo. 33

SAINT-GAUDENS, IMPRIMERIE DE J.-P.-S. ABADIE.

ERRATA

Page 13, vers 5, *au lieu de* la Franço *lisez* ma Franco
vers 13, *au lieu de* roussignos *lisez* arroussignos
vers 14, *au lieu de* cucos parpallos *lisez* cucos e parpaillos.

On peut se procurer cet ouvrage chez tous les libraires de Saint-Gaudens, Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Bagnères-de-Luchon, St-Girons, etc.

Et à St-Bertrand, au cabinet d'archéologie de l'auteur.